



Кулун

№ 2

Ахсынньы, 2015 с.

Бүгүңнү нүөмэргэ:

Хаһыат сонуннара, стр. 2-6



Саһа дьыл алыптаах кизэһэтэ, стр. 2-3



Лео уонна чабылхай
уолаттар, стр. 2



Баһылык елката, стр. 5



Студеннары кытта көрсүһүү, стр. 4



Сонуннар

“Лео уонна чабылхай уолаттар”

Көрдөөх - нардаах оҕолор куруук үөрэ сылдыаллар, ыралара ыраас, санаалара күүстээх. “Лео уонна чабылхай уолаттар” хамаанда балайда ситиһиилээхтик КВН күрэзэр кыттар. Кинилэр күлүүлээх, араас интэриэһинэй ис хоһоонноох кэпсээннэрэ, инсценировкалара дьон болҕомтотун куруук тардар. Региональнай күрэххэ кыттан холоно Тааттаҕа баран кэллилэр. Оҕолор уһун айан диэн толлон турбакка, сып-сап хомунан, күрэххэ ох курдук оностон бардылар. Салайааччылара Никитина О.Н. нүөмэрдэрин чочуйан, тупсаран биэрбитэ. Күрэххэ барыта да ааттаахтар мустар түһүлгэлэрэ эбит! Биһиги хамаандабыт соботох кыһа Апросимова Нелли - “Күн күлүүк” номинация хаһаайката бу да сырыыга көрөөччү болҕомтотун тарта. Кини “Күн күлүүк” номинация хаһаайкатынан ааттанна. Оҕолорбутугар өссө үрдүк ситиһиилэри баҕарабыт.



«Олонхо дойдутунан айан» оонньуу

5-8 кылаас үөрэнээччилэрэ олонхо нэдиэлэтин түмүктүүр биэчэригэр 3 хамаандаҥа араһан оонньоотубут. «Үөһээ дойду», «Орто дойду», «Аллараа дойду» туһунан билиибитин тургутар сорудахтары толордубут. Сорудахтар олус интэриэһинэйдэр: олонхо үс дойдутун ойуутунан пазлы хомуйуу, олонхо тиэкиһин нууччалыы тылбаастааһын, айар сорудахтар. Хамаандалар бары олус көхтөөхтүк кытыннылар. Ол эрэри ордук тэрээһиннээх, түмсүүлээх хамаанда кыайда. 1 миэстэни Аммосова Аэлита, 2-ис миэстэни Артемьева Валя, 3-с миэстэни Лукина Мичийэ хамаандалара ылан минньигэс бириистэринэн наһараадаланан үөрдүлэр-көттүлэр.

6 кылаас үөрэнээччитэ, Родмай Филиппов.

Сана дьыл алыптаах кизэһэтэ.

Сана дьылга араас дьикти, аптаах түгэннэри оҕолор бары да кэтэһэллэр. Быйыл оскуолаҕа Сана дьылы көрсө араас литературнай геройдар кэлбиттэр, кинилэр бырааһынныктыы кизэргэммит саалаҕа баал тэрийэн үнкүүлээн эргийдилэр, остуоруйа көрдөрдүлэр. Манна бааллар сөбүлүүр остуоруйаларбыт персонажтара, Онегин, Ленскэй, Татьяна Ларина, Наташа Ростова, Андрей Болконский, Ромео Джульетталыын, Красавица Чудовищалыын, Дюма мушкетердара... Литература сылын түмүктүүр бэртээхэй бырааһынныгы онус кылаас коллектива иилээн-салайан ыытта. (Салайааччы Андреева Л.В.) Бириис, бэлэх арааһа, оонньоу-көр, сүүйүүлээх лотереялар, аттракционнар оҕо аймах үөрүүтүн үксэттилэр.







Студеннары кытта көрсүһүү.

Идэни талыы - олоххо таба тайаныы. Үгүс оскуоланы бүтэрээччи мунаарар, сүбэҕэ наадыар: ханна үөрэнэ барыахха? ким буолуохха?

Кыһынны уһун өрөбүллэргэ студеннар үөрэнээччилэри кытары туһалаах көрсүһүүнү тэрийдилэр. Биһиги выпускниктарбыт дойду араас муннуктарыттан түмсэн (Екатеринбург, Чита, Улан-Удэ, Дьокуускай), үөрэхтэрин туһунан кэпсээтилэр, үгүс ыйытыыларга хоруйдаатылар, туһалаах сүбэлэри биэрдилэр, олоххо дьулуурдаах, барытыгар көхтөөх, үөрэххэ кыһамныылаах буоларга ынырдылар. Эдьийдэрин, убайдарын кэпсээнин, сонунун истэн, сэргээн, сэргэхсийэн оҕолор үөрэн тарҕастылар.

Пресс-киин



Баһылык ёлкага

Ахсынның 23 күнүгэр улуус бастыг үөрэнээччилэрэ баһылык елкатыгар муһуннулар. Быйыл сыл бастыг үөрэнээччилэрэ баһылыктан бастыг бэлэҕи туттулар. Ол курдук, кинилэр кыһынны өрөбүлгэ Санкт-Петербург куоракка экскурсиялыыр путевкаларынан наһараадаланнылар. Биһиги оскулаттан 10 кылаас үөрэнээччитэ Никитина Заряна манньк путевканы тутар чизскэ тигистэ.

Оскуола аайыттан ынырыллан кэлбит үөрэнээччилэр представление бэлэмнээн кэлэн көрү - нары көбүлүттэн туттулар, эбэрдэ концерт, бэлэх туттарыыта, дискотека буолла. Биһиги кылаас Миньоннар буоллубут, үөрэ - көтө мааска тиктэн, оҕо сааспыт бүтэһик Сана дьылын үөрүү аргыстаах көрүстүбүт.

11 кылаас үөрэнээччилэрэ





Биһиги ыалдьыппыт

Бүгүн биһиги хаһыаппыт ыалдьыта Сатаһай оскуолатын математика учуутала Терентьева Ольга Семеновна. Быйыл 2015 сылга биһиги оскуолабыт Россия 100 бастыҥ оскуолатын ахсааныгар киirdэ, оскуолабыт директора Шишигин Егор Антонович бастыҥ директор аатын сүктэ. Ольга Семеновна «Общественное признание. Педагогическая слава I степени» бэлиэни ылла.

- Үтүө күнүнэн, Ольга Семенова.
- Үтүө күнүнэн.

- Эн Сатаһай оскуолатыгар хас сыллаахха үлэли кэлбиккинэй?

- 1976 сыллаахха.

- Эн математика учууталын идэтин баһаран туран талбытын дуо?

- Баһаран бөһө! Онно эрэ үчүгэй этим диэбит курдук.

- Оһолору үөрэтэр туох уустуктардааһый?

- Оһо барыта тус-туһунан личность буолар. Хас биирдии оһо сайдыахтаах буоллаһа дии. Дьоһурун сайыннарыахтаах, математика сүрүн предмет буолар, кини математиканы баһылаатаһына атын предмети баһылырыгар олох буолар. Ол иһин бу уроук сүрүн уроук буолар.

- Бастакы выпускниктарын кимнээһий? Хас сыллаахха бүтэрбиттэрэй ?

- Бастакы выпускниктарым ити Нина Романовна, Егор Егорович, Павел Данилович буолаллар. Нина Романовна манна билигин математика учууталынан үлэли сылдыар. Иккис выпуһум үөрэнээччитэ Лукин Василий Иванович эмиэ учууталлыы сылдыар. Сатаһай орто оскуолатын бастакы выпускниктара 1994 сыллаахха мин үһүс выпустарым Судинов Николай Николаевич уонна Онуфриева Анна Васильевналаах буолаллар.

- Көрүдьүөс түгэннэргиттэн кылгастык тугу эмит сэхэргээ эрэ.

- Учууталларга дружеские шаржи суруйааччыбын уонна ахсаанна оһолорго арааһынай көрдөөх түгэннэр баар буолааччылар, оһо координата көнөтүгэр точка бэлиэтиир. Ону биир оһо наар үөһээтигэр бэлиэтиир. Ону быһаарабын да өйдөөбөт. Онуоха мин этэбин, эн матрас үрдүгэр буолбакка иһигэр киирэн сытаһын диэбиппэр, ээ, мааһыттан иннэ диэххиний диэбитэ.

- Эн бу знак ылан баран туох диэн санааһа кэлин?

- Бу знагы мин ылыам дии санаабатаһым. Кэлбитэ наһаа үчүгэй буоллаһа дии. Мин манна үлэлээбитим түөрт уон сыл буолла. Онон мин үлэм түмүгэ дии саныбын. Оскуолабытыгар наһараада ылар дьонноор элбэхтэр. Сүүс бастыҥ оскуола диэннэ эппиэттиир учууталлар бааллар, ол иһиттэн миэхэ тигистэһэ дии.

- Эбии ханнык знактардааххынай?

- Бастакы знагым „Старший учитель“ диэн, иккис отличник РФ 1993 сыллаахха, онтон 1996 сыллаахха стипендиат фонда „Дети Саха – Азии“, 2010 сыллаахха Почетный работник РФ, „Учитель учителей“, Общественное признание уонна педагогическая слава I степени.

- Хаһыат ааһааччыларыгар тугу баһарыан этэй?

- Хаһыат ааһааччылар элбии турдуннар. Материаллара өссө интириэһинэй буоллуннар. Ааһар оһо элбээтин. Ким ааһар ол кругозордаах буолар. Сатаһай оһолоро атын хаһыаттары эмиэ аахтыннар «Кэскил», «Юность севера», «Хатан» уо.д.а. Эһиэхэ өссө да элбэх ситиһиилэри!

Балдыттары кытта кэпсэттэ Диана Адамова, 6 кылаас.

Сана дьыл

Сана дьыл кэрэтин!
Сана дьыл харыйатын
Араас дьүһүнүнэн
Ойуунан киэргэтэр!
Сана дьыл үчүгэйн!
Сана дьыл кыраһабайын
Дьизэ-уот тыгарынан
Сана дьыл сабаламмытынан
Тымныы офонньор
кэлиитинэн
Сана дьыллаабы харыйа
уотунан
Сана дьыл буолуутунан
Бука бары мустуобун!
Сана дьыл хаһан да
ааспатын!

Адамов Коля, 2 кылаас



Кырдык даһаны
Кыһаллар.
Кырдык даһаны
Сүүрэр-көтөр.
Ити барыта
Биһиги туспутугар.
Үөрэтэр-чочуйар
Үөрэххэ угуйар.
Таптыбыт-сыаналыбыт,
Ытыктыбыт-убаастыбыт
Күндү учууталларбытын.

Климовская Лучиана, 7
кылаас



Сана дьыл

Сана дьыл, Сана дьыл!
Кэтэһиилээх Сана дьыл!
Сотору көрсөбүт
Үөрөбит-көтөбүт.
Бырааһынньык буолуоҕа
Тымныы кырдыаҕас
Бэлэх биэриэбэ.
Оскуолабыт киэргэниэ
Оонньуохпут-көрүлүөхпут.
Оһолор ыллыахтара,
Оһолор үнкүүлүөхтэрэ
Остуоруйа көрдөрүөхтэрэ.
Сана дьыл-улахан
бырааһынньык!

Никитина Диана, 2 кылаас



Сайылыкпын ахтабын
Сайылыгым барахсан
Сибэккилээх хонуутун,
Түптэ сыттаах салгынын
Ахтан-санаан кэлэбин.

Кылыгырас сүүрүктээх
Суолам ыраас уутугар
Сөтүөлүүрбүн-суунарбын
Ахтан-санаан кэлэбин.

Манааччыйым ыанньыйан
манырыырын,
Оһо-аймах көрдөөх
кулсүүтүн,
Дьэдьэнниир-отоннуур
үчүгэйн
Ахтан-санаан кэлэбин.
Яковлева Сайыына, 7 кылаас



Иэйиһи

Өйдөөбөт эбиппин эрдэ мин
биир тылы,
Добор диэн олоххо биирдэ
бэриллэрин,
Күммүн-дьылбын
эрэллээхтик атаарарбар
Добор аттыбар өйөбүл
буоларын.

Доботторум аттыбар бааллар
миигинниин,
Бары биир санаа кынаттанан
сылдыаллар,
Эйиэхэ, миэхэ үтүөнү үксэтэн
Иннин диэки эрэллээхтик
дабайаллар.

Билэбин эйиэхэ соботох
сылдыаргар
Күнүн-дьылын чуумпутук
даһаны аһарын,
Ол иһин ойон тураннын
үнкүүлээ,
Дьоллоох түгэммит биһиэнэ
бүтүмэ.

Өскөтүн эйиэхэ ыарахан күн
үүнүн
Дьиннээх добор күүс-көмө
буолуоҕа
Бэйэтин оруннаах тылларын
этибэ
Сүбэ-ама буолуоҕа,
сырдатыа.

Долун Борисов, 9 кылаас



Балаһаны бэлэмнээтилэр Лана
Адамова, Лучиана Климовская

Энергетик туһунан

10 чэхчы



1. Энергетическэй утахтар („энергетиктэр“, „энерготониктар“) – арыгыта суох эбэтэр кыра арыгылаах утахтар. Киһи ньиэрбэтин систиэмэтин көбүтэр аналлаах.
2. Энергетиктэр икки көрүннэ арахсаллар: ханныгар эрэ кофеина элбэх, ханныгар эрэ битэмиинэ уонна углевода элбэх.
3. Састаабыгар кофеин (матеин, теин), теобромин, теofilлин, углевод, глюкоза, сахароза, адаптоген, таурин, о.д.а. эттиктэр бааллар.
4. Биир баанкаҕа киһи биир сууккаҕа наадыйар битэмиинэ баар буолуон сөп. Ол эрэри ол битэмииннэр киһи наадыйарын барытын толуйбаттар. Бири бииринэн истэххэ доруобай киһи тулуктаһан сылдыһан сөп. Оттон икки, үс, онтон да элбэх баанканы истэххинэ сүрэх, тымыр үлэтэ кэһиллэр, аанньа утуйбат буолабын, этин-сиинин сылаарбыыр, айгырыыр.
5. Энергетик састаабыгар баар таурин уонна глюкуронолактон хайдах дьайаллара билигин да биллибэт.
6. Энергетики пиибэни, атын да арыгыны истэххинэ хаан баттааһына күүскэ түһэн-тахсан сүрэх тулуйуо суобун сөп. Улаатан эрэр обургу оҕолор (подростоктар) эттэрэ-сииннэрэ уларыһар кэмигэр энергетики иһэллэрэ олус кутталлаах.
7. Энергетики спордунаан дьарыктанан, сүүрэн-көтөн баран иһэр олоххо кутталлаах!
8. Энергетик састаабыгар инозит диэн (испиир көрүнэ) быары түргэнник үлэлэтэр эттик баар. Киһи уорганын үлэтин күүһүнэн үлэлэтэр тугунаан диэлийэн тахсыабын толкуйдаан көр...
9. Энергетик киһини уһуннара, чэбдигирдэр, күүс-уох, сэниэ биэрэр дьайыылаах эрэри, ол – сымыһа, оһоһуу дьайыы.
10. Германияҕа ыччаттарын кэскилин санаан энергетиктэри оһорору, оттон АХШ Вашингтон штатыгар, Францияҕа, Данияҕа, Норвегияҕа маҕаһыынна атыылыыры боппуттара. Оттон биһиэхэ пиибэни даҕаны бобор кыахтара суох...



**Саха төрүт уахтара –
Кымыс, быыппах араастара –
Быдан-быдан ордуктар,
Эккэ-сииннэ туһалаахтар!**

ТУОХ? ХАННА? ХАЬАН?

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?



Элвису Пресли – 80

Королю рок-н-ролла в 2015 году могло бы исполниться 80 лет. Эта знаменательная дата запомнится его поклонникам тем, что на аукционе будет выставлена 68 ценных предметов, которые неразрывно связаны с легендарным Эльвисом Пресли.



Кто родился в декабре?

Иосиф Виссарионович Сталин, настоящая фамилия Джугашвили – легендарный советский политический, военный и партийный деятель родился 21 декабря 1879г.

Дима Билан – известный российский певец. Настоящее имя Виктор Николаевич Белан. Родился 24 декабря 1981г.

Джуд Лоу – популярный британский актер. Родился 29 декабря 1971г.

Звезда Голливуда Бред Питт родился 18 декабря 1963г.



Джуд Лоу – популярный британский актер.



“Азия оболоро”

“Азия оболоро” VI Оонньуу Дьокуускай куоракка от ыйын 5-17кк. ытыллыаба. 152 эбийиэктэн 12-гэр – күрэхтэһиилэр, 22-гэр эрчиллиилэр буолуохтара. Оонньуу спортсменнара 67 эбийиэккэ түһүөхтэрэ. 50 сиргэ кинилэр аһыыр усулуобуйалара тэриллээ.

Тохсунньу 15к. туругунан, 38 дойду хамаандата Оонньууга кыттарга бэлэмин биллэрдэ. Кыттар хамаанда өссө да эбиллэр чинчилээх. Санатар буоллахха, 2012 сыллаабы Оонньууга 27 судаарыстыба кыттыбыта.

Оонньууга 2 тыһыынча волонтер көмө-ньыма буолуоҕа. Аан дойду таһымнаах тэрээһиннэ ыалдьыттары аэропортка көрсөртөн саҕалаан Оонньуу сабыллыытыгар тийэ үлэлиэхтэрэ.



YAKUTSK 2016
CHILDREN OF ASIA
6th INTERNATIONAL
SPORTS GAMES



Психологическая Азбука

Какими дети видят себя и других

Хочешь узнать себя – иди на психологию.

Каждому Взрослому, если он хочет что-то узнать или понять в детях, наверное, можно начать с самого простого: поговорить с детьми.

Мы разговаривали с детьми о самых разных вещах, задавали им самые разные вопросы ... и получали самые неожиданные ответы.

Вопрос: *Кого ты считаешь самым умным на свете?*

Ответы:

- свою маму, потому что она учится всю жизнь.
- папу, потому что он покупает шоколадки, балует и умеет ругать.
- бабушку, потому что она много прожила.
- родителей, потому что они больше меня всего знают.
- нашу учительницу, потому что она нас учит чтению, математике, письму.
- Майкла Джексона, потому что он победил робота
- психологов, потому что они знают психологию человека



Вопрос: *Что тебе мешает жить?*

- взрослые, потому что ругают
- моя неприспособленность к жизни, я еще маленькая
- мамины ругательства
- злые люди, они любят ворчать
- хулиганы всякие, они плохие
- горе и плач
- мое желание, которое никогда не сбудется...

Практикум для детей

Ты робок? Изволь измениться

Робость преодолеть трудно, потому что она, словно вечный двигатель, питает себя самое. Вот кто-нибудь подходит, говорит «Привет», и ты холодеешь от ужаса: ты не силен в беседах, потому что ТЫ РОБОК. Ты даже не можешь толком составить фразу, все слова лезут куда-то не туда. Ты так напряжен, что, пытаясь улыбнуться, выдаешь лишь жуткую гримасу. Иногда люди принимают твою робость за самомнение и холодность: «Она (он) ни с кем не разговаривает. Она (он) - сноб».

Тебя терзает мысль: а нравишься ли ты людям?

Но если ты сам себе не нравишься, почему тебя должны любить окружающие?

Теперь давай продолжим это логическое построение: если ты научишься любить себя, так почему же другие не будут тебя любить? А даже если ты им и не очень-то нравишься, кого это волнует? Это их проблемы, не твои.

Ответы детей заставляют задуматься не только о тех критериях, которыми они пользуются в жизни, ориентируясь в окружающем мире. В этих ответах звучат и нотки детских обид, радостей, мечтаний, нереализованных возможностей.

Опрос провели и подготовили материал к номеру: Захарова Марианна, Лукина Мичийэ, Елисеева Ира

Сэтинньи – Байанай ыйа



Хотугу сахалар ох ыйа дииллэр. Сэтинньигэ сүрүн дьарык бултааһын этэ. Бу ыйга ас-үөл элбиир. Дьон идэһэлэрин өлөрөллөр, балык уонна кыыл этэ дэлэйэр. Сүүрбэһис күн диэки аска алгыһы түһэрэр күөсчүт алгыһа диэн оноһуллара. Былыр бу кэмнэ уруулар элбииллэрэ. Кыһыңна бэлэмнэнии түбүгэ бүтэр, улахан тымныылар түһэ иликтэр, ас-үөл элбэх, онон ыал буоларга, уруу тэрийэргэ тобоостоох ый буолара. Ый 14 күнүн кыһыңны таңас күнэ дииллэр. Бу кэмтэн халлаан тымныйан барар.

Сэтинньигэ төрөөбүт дьон булугас-талыгас өйдөөхтөр, баайы-дуолу тардар дьоһурдаахтар уонна үөрүннээннэр. Кинилэри Байанайдаах дьон диэн ааттыыбыт.

Амтан киллэриитэ туома

Сэтинньи 14 күнүн эргин толоруллар туом. Идэһэни сииргэ оңоһулуон сөп. Ас кыһыны быһа өңнөөх буоларын хааччыйарга аналлаах. Туомна анаан 9 суол ас астанар.

Ыаллар остуол тула олороллор. Анал бүлүүһэ 9 суол ас ууруллар. Баар дьон 9-туу суол аһы сиэхтээхтэр. Амсайар киһи бүлүүһэни 1 төгүл үөһэ көтөһөр уонна: «Айхал», - диир. Ол кэннэ 9 суол аһы сиир уонна: «Лох», - диир. Ити курдук бары амсайаллар.

Сэтинньигэ төрөөбүт дьон харысхал тыллара

Аан дойдум аһылыннын,
Улуу дойдум оломноннун! Дом!

Сэтинньи бэлиэ күнэ

ЮНЕСКО – наука, үөрэх, культура боппуруостарын быһаарар аналлаах Аан дойдутаабы тэрилтэ.

2005 сыллаахха сэтинньи 25 күнүгэр ЮНЕСКО олонхону киһи аймах чулуу айымньытынан билиммитэ.

Олонхо – саха норуотун тылынан уус-уран айымньытын чыпчаала. Киһи, олонхону аахтаһына, кэрэтик саңарарга, олонхо тылын өйдөөтөһүнэ, мындырдаан толкуйдуурга, ис хоһоонун биллэһинэ, сөптөөхтүк дьаһанан олорорго үөрэнэр.





Олохо тыла-өһө

Оһолоор, маннык саңара үөрэниэһин!

Аһа – Аламай күн анныгар айан төрөппүт аар тойон аһам.

Ийэ – Көмүс чопчу сүрэхэр күлүктээн үөскэппит күбэй хотун ийэм.

Кыыс – Тахсар күн сардаңата чабырһайыгар оонньуур, киирэр күн килбиэнэ иэдэһигэр тыгар кыыс оҕо барахсан.

Уол – Аан дойдуну арааччылыырга, күн дьонун көмүскүүргэ Үөһээ дойдуттан аналлаах уол оҕо барахсан.

Ахсынньы – Билгэ Хаан ыйа

Хотугу сахалар хараңа ый диэн ааттыыллар. Ахсынньы ый ортотуттан аандаан сабаланаар, ол аата улахан тымныылар түһэллэр. Дьон үксүгэр дьизэлэригэр олороллор. Бу кэмнэ остуол оонньуулар – хабылык, тыксаан, хаамыска, дуобат – дэлэйэллэр. Дьизэ иһинээһи хамсаныылаах оонньуулар эмиэбуолаллар. Оннук оонньуулар элбэхтэр: халбас харата, харах симсии, биһилэх уксуу о.д.а. өйү сайыннаар таабырыннар, чабырһахтар, остуоруйалар элбииллэр. Ый 21 күнүгэр дьыл ыпсыта буолар. Бу күн Айыы намыһын удаһаттарга анаан туом ытыллар. Айыы намыһын удаһаттар дьыл быыһыгар кэлэн айыы дьонун алһаан ааһаллар диэн итэһэл баар.

Ахсынньы ыйга төрөөбүт дьон туохха барытыгар өйдөөн-төйдөөн сыһыаннаһаллар, сырдык ыралаахтар, күүстэрин мунньунары сатыыллар. Кинилэри Билгэ Хаан таңаралаах дьон диибит.

Күн-дьыл билгэтэ

1 – бу күн хайдах буолар да, кыһын эмиэ маннык.

9 – эһэ кытаанахтык утуйар, бөрө торһоннуур.

12 – буурһа түстэбинэ, ахсынньы 19-гар диэри 7 хонуктаах силлиэ түһэр.

19 – кыһынны Ньукуола. Күн кылгыырын уһуга. Бу күн тымныы буоллабына, сайынын өлгөм үүнүүнү күүтэллэр.

25 – Испирдиэнэп күнэ. Бу күнтэн сабалаан саамай күүстээх тымныы уонна тыал түһэр.

26 – күн кутуйах хаамытынан уһуур.

29 – кыраһа түстэһинэ – ичигэс, сарсыарда улаханлык тымныйдаһына – тохсунньу 19 күнүгэр диэри тымныы турар.

Муундаралааһын туома

Ахсынньы ортотун диэки толоруллар. Бу туом өйү сайыннаарга аналлаах.

Ыал дьоро остуол тула олорор. Остуол ортотугар ыраас иһиккэ айыылары ыңыраар бэлиэни – сиэли – уураллар. Бу сиэллээх иһити ыал бас кийитэ 3 төгүл үөһэ уунар, онтон миэстэтигэр уураар. Бу кэnnэ бары 7 төгүл : «Муундара,» - дииллэр.

Ахсынньыга төрөөбүт дьон харысхал тыллара

Өйүм өһүллүбэтин,

Билиим бэтибэтин! Дом!



9 кылаас кыргыттарын топиарийдара



1 кылаас үөрэнээччилэрин аквариумнара



10 кылаас үөрэнээччилэрин
оноһуга




4 кылаас үөрэнээччилэрин
оноһуктара



Вкусный кроссворд на досуге

Отдыхаем...



Вертикально: 1.Плиточный ...? 2.Сладкий песок. 3. Главный десерт на дне рождения. 4. То, что едят с чаем. 5. Еда как пирожок, но внутри крем.

Горизонтально: 1.Конфета, взрывающаяся внутри. 2.Сладкая, всегда любимая на любой вкус. 3. Напиток, сделанный с лимоном. 4. Едят после основной еды. 5. Бисквит завороченной начинкой. 6.Похож на каравай, но не каравай.

Адамова Диана, 6 класс.

Хаһыаты бэлэмнээн таһаардылар “Кулуһун” юнкорпост оҕолоро.

Хаһыат ыйга биридэ икки тылынан тахсар.

Тираһа 30

Балаһаларга эппизтинэстээхтэр: “Сонуннар” - Адамова Дайаана, Никитина Аня (Адамова Н.Н., Никитина Нь.Б-Ц.)

“Биһиги ыалдьыппыт” – Адамова Диана (Никитина О.Н.)

“Иэйии” - Адамова Лана, Климовская Лучиана (Яковлева И.Н.)

“Чэгийэн” – Никитина Аня, Елисеева Айыына, Тимофеева Юля, Апросимова Неля (Онуфриева А.В.)

“Туох? Ханна? Хаһан?” – Скрыбин Савелий (Шишигина В.П.)

„Психологическая азбука“ – Захарова Марианна, Лукина Мичийэ, Елисеева Ира (Борисова Н.И.)

„Итэбэл. Сизэр-туом. Үгэс.“ – Артемьева Надя, Попов Толя (Шишигина Г.Н.)

“Сынньалаңна” - Адамова Диана (Иванова С.А.)

Биһиги аадырыспыт: Сатаҕай, Школьной уулусса №2. Электроннай аадырыс: satagayschool@mail.ru